

Table 7.9
Cancer of the Corpus And Uterus, NOS (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Females

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Survival Time																						
1-year	93.7	91.4	92.2	92.1	92.9	91.5	93.1	93.4	93.8	93.6	92.1	92.0	92.8	92.8	92.7	92.8	93.2	93.4	92.8	93.4	92.1	93.0
2-year	90.1	86.3	87.5	88.1	88.4	88.0	88.9	89.7	89.5	89.5	88.1	88.1	88.5	88.2	89.0	89.4	89.5	88.7	88.2	88.9	87.7	
3-year	87.8	83.4	84.8	85.6	85.9	85.7	86.1	86.5	87.2	87.4	85.7	85.6	86.0	85.4	85.7	87.1	87.3	86.0	85.6	86.8		
4-year	86.3	82.0	83.4	84.0	84.6	84.6	85.1	84.4	85.5	85.9	84.1	83.7	84.6	83.7	84.1	85.5	85.7	84.3	84.4			
5-year	85.8	80.9	82.3	83.3	84.1	83.3	84.0	83.2	84.2	85.2	83.2	82.8	83.4	82.6	82.9	84.8	83.9	82.7				
6-year	85.1	80.3	81.7	82.2	83.4	82.1	83.3	82.5	83.7	84.4	82.2	82.4	82.5	81.6	81.8	84.2	83.2					
7-year	84.7	79.8	81.2	81.9	82.9	81.2	82.5	82.2	82.6	83.9	81.4	81.3	81.9	80.6	81.1	83.6						
8-year	84.5	79.1	80.8	81.2	82.4	80.4	81.5	81.9	81.9	83.2	80.7	80.9	81.8	80.1	80.6							
9-year	84.5	78.7	80.4	81.0	81.4	79.8	81.0	81.3	81.9	83.2	80.0	80.3	81.2	79.7								
10-year	84.3	78.5	80.2	80.5	81.1	79.5	81.0	81.0	81.2	82.8	79.8	80.0	80.1									
11-year	84.0	78.0	79.9	80.4	81.0	79.5	81.0	81.0	81.2	81.8	78.9	80.0										
12-year	83.9	77.8	79.5	79.9	80.8	79.5	81.0	80.7	80.8	81.7	78.3											
13-year	83.9	77.5	79.2	79.6	80.6	79.1	81.0	80.5	80.2	81.3												
14-year	83.7	77.1	78.9	79.2	80.1	78.8	81.0	79.5	79.8													
15-year	83.6	76.8	78.5	79.1	79.6	78.4	80.8	79.3														
16-year	83.4	76.1	78.0	78.6	79.2	77.2	80.6															
17-year	83.4	75.9	77.9	78.2	78.7	76.1																
18-year	83.4	75.5	77.8	77.7	77.7																	
19-year	83.4	74.8	77.6	77.0																		
20-year	83.4	74.7	76.9																			

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).